

1. az də ke.kə nə sta.ikər ze.n hamə zə sXrik'
2. mənə vrmt sz də blumə gən ge.tə
3. te.gewo.ediX spinə zə nəmi.e aş bə məfi.nə
4. gra.vən es lastiX werək
5. up da sXip kr.e.i gə zə bəsXyməld bru.e.t'
6. də sXrə.nwərəkər hə. nə splinter m zənə vijər
7. m da fabrik es niks tə ze.n
8. də sXipər ləkđə zən lapən af
9. kum he.i mə knt'
10. bə.as tapd a.s fe.r pmtə be:r | pñjkəs |
11. brñjd a.s twi.e kilə.u kre.kə | krikskəs |
12. zə hamə bə han və.evə drə. le.tərs wə.en a.tXədrunjə
13. e. dr.e.igdə nə miX bə nə stæk
14. iX ham zəj kne. gəze.en
15. vastələ.evet wət ni və.l el nəmi.e gəve.e.t'
16. iX sem ble.e da iX bə han ni mə.igəgən zen
17. iX ham da ni gədə.en zy.e juj
18. di.e.dı də a.nkym
19. en spm - e spməwəp - of : nə spməkup - en halefmu.en - of : en mu.en -
20. eŋ klak-ən muits (zonder klep)-sXrik-vervə.e.t'-ən we.e - eŋ kamperno.l - ən a:X - nə vəs - nə pe..pəl
21. di.e ke.(r)el de.idən hi.ele wə.e.rəlt fe.Xtə
22. iX sal uX pe.rlijskəs Xə.evə
23. məlandy. və.el a: sXe.epon afbrə.kə
24. en he.i - of : hə he.i - fan zə li.evə nə bə.it Xəhat'
25. ges miX twi.e bri.e sti.e.nə - bridər - də britstə
26. da standbelt sti.e.də.e nəmi.e
27. da. man he. e li.evə lək ənə gru.e.tən hi.e.r
28. lysəfe.r ez in dən he.i.məl ni gəblə.ivə
29. də sXə.ulkiŋərə zən bə də mi.e.stər nə də zi.e gəwi.est'
30. iX kan təX ni kə.ume vər daX.e ri.e.t sen
31. də bi.e.stə drñjkə gə.e.rə lə.zəmri.el
32. he kani gon werekə - zəj kri.el dy. pə.e.n
33. stəkd enş ənə sti.el m di.e bəsəm
34. ni.e bə də ke.e.gəls wətər nəmi.e gəspelt'
35. he.lu iX ham al twi kirən up uX.e ru..pə
36. də.e pe.e.r es ni ræ..ep - də zit nog e wit kə.ykən - of : en wite ke.en - in
37. zə zən əwəX nə tfalt'
38. zə he.i ham ti.stə se gəlt haləpən u.pdu.en
39. e zal et nu.e.t ni wə.e.d brije
40. zeş də halef:an ha.e.r mə-ləkwə.e.t'
41. də man muiit sen vra: bəsXerəmə
42. m də sXe.lde zwəmən es Xəvə.e.rle.k
43. e makət fan zənən:ə.is - umdat ər stərək es | təz arəX |
44. wə muiit də də halefun hamə - ən gələs da.ndər haləf
45. haləpd enş da bet uphəfə
46. a.zə matsər esu vat az e varəkə
47. zə sprijən vər twetstə - of : twə.tstə - vər ən wedrij
48. də bu.əmkwikər zal də bu.em grə.fələ
49. dyti.stə də vinstər to.e.u
50. təbegintə la.ejə və di.e.stə məs - tweede mis : gysənə.uvə məs - tləf - də vaspəs -
51. en sprə.e - padəgərək - vərsprə.e - ə.upəsprə.e -
52. də soldə.atə hamə də.e vra: hər hə.e.r afXəsne.e
53. zə və.or (plat) - of : zənə pa - hə. əm zəs jə.e.r lu.stə nə tsXə.ul gən
54. iX ham ət əm afXərə.e zu.e lə.e.t lənystwaitər tə gən
55. və.el və.e.zə də zi.dər he. ni və.l
56. e.e.də pətə zən.i və.l wə.e.t'
57. də hə.uvəzwo.e sti. in dən he.e.t'
58. m mə.e.t est nəX tə ka.t fər bə də bal tə spə.ilə
59. də. ke.es Xif e klə.e.r li.Xt æ
60. e trok bə də stə.e.t fan tpeət'
61. m də.e.n tə.e.t kamdə gələs he.i alə jərə nə də kərəməs
62. də pə.a.tər zə.ida - a.zə le.vən hi.e.r vəlmakt̄ es
63. gə za.Xt miX wel ma gə zəit nikə tə.i.gə miX
64. də zwaləvərs:yłə gən tryk:ə.umə
65. gəidər vanda:X bə də kə.e.t ni spə.e.lə
66. i.e.tə zəX:e.e.rə ke.es
67. zənə məta.r es kəput' - e lə.i stil
68. təz nə warəmən daXəwə.e.t' - ən təs ənə zə.tən o.evet'
69. da manəkə ləpbarevuits
70. də ez ən bast m də kra.ik
71. iX wa. - of : wə.u - datə faktə.e.r nə bre.f brə.Xt'
72. iX ham pe.n an men hat'
73. iX kan bə gm dwe.e.zə minsən u.m
74. nu. ve.r ə.e.rə spanə wə.e tpe.e.t m də ne.və kə.r
75. iX ham əwa kətsə - va vəi də no.e.n al
76. də zəc.un van də kə.inijk ez əX soldə.t Xəwī.est'
77. wider gənə bə.uXma.kər wu.e.nə
78. də ru.e.zə hamə ləjə də.e.nə - of : də.i.e.nə
79. iX.e.ly.ftər gə wə.e.t fan
80. et krijkə waz du.e.t i.ezdəsət kəstə du.e.pə
81. zəj u.e.rən ən zən u.e.e.gə lu.e.e.pə
82. həir dəXterkən ez bə e kərefkə nə də bəs brə.mbe.izə pləkə
83. dəz ən sprə.ut a.tə li.e.r
84. e də.i zən strə.ut ə.u.pə
85. et fulək sykđə ni a.nəs as Xəlt ən re.kdum
86. hanə munt ez dry.e.X fan dən dəst'
87. də.e bə.en ləp kru.mp - təz ən ymwəX lənjsdə.e
88. iX kəxt fər də klə.e.nən e tru.məlkə
89. də bək es Xəstərəvə van eŋ kəst m tə slıkə
90. zə le.kə was kət ən go.eut' - of : gu.e.t -
91. m də lumər ez təbəstə -
92. ənə sXə.tər muiit Xu.t kuinən y.e.zə
93. zy.kd enş nə mənən ho.eut'
94. iX wi.e.t ni mu.e daX həm:uit Xən zə.kə
95. ənə ky.lə kəldər es Xə.e.t fər təbə.r
96. iX məs əsəblo.utiňkə vər tə vərstərəkə
97. iX muiit i.stə tfujər m də stal vy.e.rə
98. mə brə.i was mə.i
99. də mə-ləkbo.e.r makət ənə gru.e.tə to.e.r
100. dəe bə.utərmələk ez dan ən zu.e.r - sXiktə əm bə tryk
101. wə zə.unə - of : zə.e.wə - də.e pat kuinə vələn up ən ə.e.r
102. ez up se pynt' - ...
103. es fa la.i.və gəkə.ume bə ən guj bəs Xəlt'
104. e kym sə li.evə gme mənəstə lə.e.t

105. m italə zəntər barəgə də vy.ər spa.gə  
 106. tə bu.əm hamə zə ə stak fan də bryk Xəvə.ət' - of : Xərə.ə  
 107. gə muid a.s fə.ilən ens kə.umə kə.ərə  
 108. es fa la.ivə gəkə.umə bə ən guj bəs Xəlt  
 109. də də.ər es fa by.kəhə.t Xəməkt'  
 110. ən gətra.də vrə. muit kuinə nə.ə  
 111. iX ham he. grə.as Xəzə.ət' - ma twas Xəmə gujə zo.ət'  
 112. də brōwər zə.i dat nəX tə de.r es fər tə bə:ə  
 113. bakə - iX bak - ge bakt' - hə.ə bakt' - bakt hə.ə - wə.ə bakə - iX bakdə - ge. bakdə - ə. bakdə - wə.ə bakdə - ws hamə gəbakə  
 114. beiə - iX bi:ə - ge bit' - hə bit' - wə.ə bi.ə - gələs bit' - zələs bi:ə - bi.ə wə.ə - iX bə.it' - iX ham gəbəjə - hamə zələbəjə  
 115. təz ə klə.ən ma təz ə fæ.ən  
 116. gə kuint he.i ə.əre krə.əgen up də mat'  
 117. hə.i gəzətit ər up miX sal pə.əzə  
 118. də mə.ət sə.i datər gələ.ək ha.  
 119. də wə.ərə və.əf prə.əzə  
 120. əndər di.ən ə.ək ligə və.l e.ikəls  
 121. twaitər zal gən kə.əukə - tkə.əd al  
 122. majənə:s ma.kə zə bə dən dəjər van ən ə.ə  
 123. thu.ə es nəX:rə.n tes nəX mar dʒyst af  
 124. də bəmkə zal də mujələkuinə wasə
125. də pəstu.ər hə.i gujə wə.ən  
 126. də dətsə hamən a.s a.t ha.ə.əs afXəbrant'  
 127. də mələk sprist a.tən ə..r van də kuj  
 128. də ə.əstər lat fər də kra.əsə  
 129. də bərəs fan də kra.wa.gəl ba.igə - of : by.əgə - van tXəwiXt  
 130. syməgə minse snatən həet up  
 131. ə.əmən həm bla:t æn grə:t Xəsla.gə  
 132. də sa:s əz əwa fla:  
 133. də sni:f le.idik  
 134. təz ən y.əf le.i daguX nəX:əze.n ham  
 135. ni.pə.ət wət na. ən hi.al ne.və stat  
 136. do.ən - iX do.ənət' - ge. du.ətət' - hə. dy.ət' - wə.ə do.ənət' - gələs do.ətət' - zələs do.ənət' - iX də.ətət' - ge. də.ətət' - hə.ə də.ətət' - wə.ə də.ənət' - gələs də.ətət' - zələs də.ənət' - də.ədə - da hə. et mar də.i - da zələst mar də.iə -  
 137. du.əpə - ə du.əpkli:t' - tu.əpfənt' -  
 138. dəsə - hə dəsət' - hə dəsədə - hə hə.i gədəsə -  
 139. brijə - iX brij - ge brijt' - hə brijt - wə.ə brijə - gələs brijt' - zələs brijə - brijt hə.ə - brijk hə.ə - iX ham gəbəjə -  
 140. Locale landmaten : də ruj (6 a.) - ən zil (25 a.); vroeger : 30 a.) - ə buindər (1 ha.) -  
 141. Waternamen : də gr.ət' - də dərəbron (Dorps-bron) -

*De naam van deze gemeente in haar eigen dialect is əsməl - of : əsməl - en : gysənhə.uvə -*

*De naam van de inwoners da zentər van əsməl - da zentər va gysənhə.uvə -*

*Geen bijnaam.*

*Aantal inwoners op 31-12-34 : 779.*

*Taaltoestand.* De afzonderlijke centra zijn dus : əsməl - en gysənhə.uvə (heeft een kapel, is geen afzonderlijke parochie). Een deel van gysənhə.uvə heet də sti:əwəX - Gansch de bevolking spreekt hetzelfde dialect. Men hoort hier weinig Fransch of Nederlandsch spreken. Oude lieden schijnen veel woorden op eerder te gebruiken, die de nieuwe generatie niet meer kent bv. : vəjəzə.rə - rəgle.rə - etc.

Orsmaal-Gussenhoven is een landbouwgemeente. De meeste mensen vinden hun bezigheid ter plaatse.

*Zegslieden.* 1. Edw. Roumieux ; 42 j. ; hoofdonderwijzer ; hier geboren ; V. en M. ook ; heeft hier steeds verbleven en spreekt met de inwoners gewoonlijk dialect (Orsmaal).

2. J. Matterne ; 27 j. ; onderwijzer ; hier geboren ; V. en M. ook ; heeft hier steeds verbleven en spreekt met de inwoners gewoonlijk dialect (Orsmaal).

3. Jos. Denis ; 14 j. ; scholier ; hier geboren ; V. van hier, M. van Oplinter ; heeft hier steeds verbleven en spreekt altijd dialect (Orsmaal).

4. L. Vandermeulen ; 11 j. ; scholier ; hier geboren ; V. en M. ook ; heeft hier steeds verbleven en spreekt altijd dialect (Orsmaal).